

Adesua 16: Hwehwɛ Nokware Sika

Asem Titire a Yebɛka

Sɛ yɛdi Yesu akyi sɛ yɛn Hene a, yɛnya sika kɛsɛ a ɛwɔ ho sen biara — nkwa a ɛwɔ ne nkyɛn wɔ Onyankopɔn Ahennie mu.

Asemfua a ɛda ho Fapem

Mateo 13:44, Mateo 6:19-21

Bible Memae

“Saa ara na momma mo nneyɛɛ pa nna adi mma nnipa nhu na wonam so ahyɛ mo Agya a ɔwɔ soro no anuonyam.” (Mateo 5:16, NA-TWI).

Adesua Nsunsuanso:

- Mmofra bɛtɛ ase sɛ Onyankopɔn Ahennie ne dɛn na sɛnea ɛsesa yɛn abrabɔ.
- Mmofra bɛkyɛɛkyɛɛ adɛn nti na nkwa a ɛwɔ Onyankopɔn Ahennie mu yɛ papa sen biribiara.
- Mmofra bɛka akwan a yebetumi afa so ate ase sɛ yɛyɛ Onyankopɔn Ahennie mpɔtamfo.

Nneema a Wɔhia Ma Nkuto Ketewa:

- ☐ Bible
- ☐ Din nseso
- ☐ Aduane ketewa biara ma ɔba biara

Adwuma: Ahennie Sika Ntam Mframa Dwumadi

- ☐ Mfiase Pɛpɛɛpɛ 1 A ne B (Ntam Mframa Dwumadi), mpɔtam biara nsa mmienɔ wɔ krataa duru so.

Adwuma: Wope Sen?

- ☐ Mfiase Pɛpɛɛpɛ 2 (Wope Sen), baako ma mpɔtam biara

Adwuma: Nsam Anwonwade Mfonini

- ☐ Mfiase Pɛpɛɛpɛ 3 A ne B (Nsam Anwonwade Mfonini), baako ma nkuto ketewa biara
- ☐ Adwuma: Kɛse Kɔkɔ – Ɔpono Nseso
- ☐ Mfiase Pɛpɛɛpɛ 4, baako ma ɔba biara
- ☐ Mpena anaa makes mmere
- ☐ Ntoma anaa ahoma
- ☐ Sika kɛse

Nneema a Wɔhia Ma Nkuto Kɛse:

- ☐ Bible
- ☐ Sika ketewa (ɛgye sɛ suga ketewa), ɛno ma ɔba biara
- ☐ Sika a ɛsom bo sen (Suga Kɛse anaa ketewa kɛse)
 - ☐ Nɔphyɛn 1: Suga kɛse baako
 - ☐ Nɔphyɛn 2: Suga kɛse, ma ɔba biara
- ☐ Krataa nseso (Index Cards), akwan a nnipa fa so pɛ sɛ wodi Onyankopɔn Ahennie mu

Nneema a Wɔhia Ama Agoro

Agoro: Ahennie Dadeɛ Hwehwe (Treasure Hunt)

- ☐ “Dadeɛ” (akontaa ketewa, nkateɛ a wɔde hye adeɛ, anaa nneema ketewa a ɛye fe)
- ☐ Nsenkaɛ anaa nsem a wɔabo mu hint a ɛfa Yesu nsem a ɔkaɛ ho (sɛnea: “Mekura ketewa nanso meye den, hwehwe me wɔ hann ho” ma mustard aba)
- ☐ Beaeɛ a wɔde besie nsenkaɛ no

Agoro: Dadeɛ anaa Seso? Ntem-Ntem

- ☐ Nhoma ketewa anaa nhoma a wɔakyerew nneema ho (biara bekyere “dadeɛ” sɛ: “gyidie wɔ Yesu mu,” “ye papa,” “kye bone”; na akyirikyiri no bekyere “seso” sɛ: “yeye ɔnibere,” “ka nokore a enye nokware,” “ahantan”)
- ☐ Kotoku abien a wɔde aka ho sɛ “Dadeɛ” ne “Seso”

Agoro: Dadeɛ Kyerekyere (Treasure Tag Challenge)

- ☐ Beaeɛ a ewɔ ho a ɛye akyirikyiri na wɔahye nsam (wɔde nsam bo dan no abien: faako baako ye “Wiase Yi,” faako foforo ye “Onyankopɔn Ahennie”)

Nkuto Ketewa Mmere 1

Minit 15

Fa din nseso ne aduane kye. Fa baako pe adwuma a ewo ase yi mu ye bere a mmofra di won aduane.

Kye Na Tie

Nophyen 1

Bisa mmofra ma wokye won nneema a eye kese ne a eye ketewa (ade a eye anigye sen biara ne ade a eye yaw sen biara a ebaa won so nne anaa nna a atwaam).

Nophyen 2

Bisa mmofra ma wokye won ho senea wote nne fa “Ehe na Wo Ho Te?” mfonini nseso ho.

Mpaebɔ Ka Ho

Bisa mmofra mpaebɔ nseso. Okyerɛkyerɛfo anaa ɔba biara betumi abɔ mpae ma mpɔtam no nyinaa, anaa okyerɛkyerɛfo betumi abɔ mmofra mmienu ano na wɔmfa won ho nto mpae ma won ho.

Nsem Mfiase

Nsem a Wɔɔɛbisa Mmofra Ketewa:

- “Dɛn na eye wo ade pa a wopɛ sen biara?”
- “Adɛn nti na eye wo ade pa?”
- “Eye wo dea akyɛden bɛn?”

Nsem a Wɔɔɛbisa Mmofra Panyin Kakra:

- “Dɛn na eye wo ade pa a wopɛ sen biara?”
- “Woate bere a wohuu ade a eye fe anaa a ɛho hia senea ɛbeye a wopɛ se woyi biribiara ye ho?”
- “Na eye dɛn, na adɛn nti na eye wo ade pa?”

“Wɔ yen adwuma a ɛdi kan nne no, yɛbeye ntam mframa dwumadi a ewo nneema a ɛbeye anika kese ma wo anaa obi foforo.”

Adwuma: Ahennie Sika Ntam Mframa Dwumadi

Nneema a Wɔhia:

- Prente kopi abien abien a ewo Mfiase 1A ne 1B ma mmofra beye mpotam a ewo 2-4 na wobebɔ bom aye. Twa ntam mframa krataa no ansa na asore ahyia.

Senea Wɔbeyɛ:

1. **Ye Mpotam** – Ma mmofra hwehwe ɔyɔnko. Mpotam biara nya krataa a wɔadɔm na wɔde atwa fam anim a won ho ato gu ntemntem mu.
2. **Fa Mmere** – Agorofo befa mmere akyirikyiri na wɔbedan krataa abien akoto so bere koro mu, hwe se wobɛnya ntam.
3. Se wɔnya ntam a, wɔbekora krataa no na wɔanya mmere foforo. **Se wɔnnya ntam a**, wɔbedan akyirikyiri no, na agorofo foforo befa mmere.
4. **Ntam a Esom Bo Sen** – Ntam baako ye soronko: Onyankopon Ahennie (akronkron ahenkyere). Obiara a wɔbehunu ntam yi no, ɔdi nkonim pe — kyere se Onyankopon Ahennie som bo sen biribiara!

Nkitahodi:

Dan ntam mframa nyinaa na hwehwe. Bisa mmofra ma wɔhyehye nneema a wɔanya no senea eye won ade pa sen biara.

Kasa fa aden nti Onyankopon Ahennie ye ade pa sen biara, senea nneema foforo betumi aye anigye anaa aye fe mpo.

“Nde, yebetie asem a Yesu kae senea ɔpe se ɔkyere se se yeye Onyankopon Ahennie mu a eye papa sen biribiara a yebɛpe da biara. Esom bo sen sika — eye nkwa a ewo ne nkyen daa.”

Kese Kuw

10-15 Minit

Mema mo akwaaba aba Crossroads na ka kyere won se w'ani gye ho se woba saa nnawotwe yi.

Nnwuma a Wubetumi Asɔ Mfiase Mu

Ye denam wo ho so na paw baako, abien, anaa nyinaa fi saa adwene mu se wobehye Kese Kuw no ase!

“Hena ne Yesu” Frɛ ne Mmuae

Mpaee a ehye wo nkuran: “Onyankopɔn, M’ani Gyina Wo So Efise...”

(Susuw bere a Onyankopɔn dii bɔ a zhyee wo anaa zboa wo. Eyi boa ma wo kae se wubetumi anya ne ho gyidi daa).

Dwom a Ehye Mfiase: “Yesu Dɔ Me!” – Go Fish

Mpaee Mfiase

Ka kyere mmofra no se se wɔde won ani bɔ fam na wɔde won nsam bɔ bom a, eboa won ma wɔde won adwene si ho na emma won nnye won ho adwene.

Nsemmisa Mfiase

- “Dɛn ne ade a esom bo sen biribiara a wowɔ?”
- “Wubetumi asesa no ama biribi a eyɛ sen no?”

“Yewɔ nneema a eyɛ yen ho hia. Se yeresiesie yen ho ma adesua no a, yebekasa fa akyɛde ho!”

Asem no – Nnadvumafoɔ Mmienu

Kenkan Mateo 7:24-27 kyere kuw no mu.

“Obiara a zte m’asem na odi so no ye onyansafo te se zbarima a zsi ne fie wɔ botorɔ a eyɛ den so. Se zsuɔ to kese na nsuo no sore ne mframa no bɔ fie no a, erenfom efise wɔasi no wɔ botorɔ so. Nanso obiara a zte m’asem na znni so no ye zkwasea te se zbarima a zsi ne fie wɔ asen so. Se zsuɔ ne nsuo no ba na mframa no bɔ fie no a, ebefom kese.”

“Momma yensusuw biribi ho. Se wubesi fie a, wobesi no he? Wɔ botorɔ a eye den—anaa wɔ asen a eye mmerew?”

(Hye mmofra no nkuran ma womma won mmuae na wokyerɛ won adwene).

“Se yeresi fie a, nea edi kan a wɔye no ne se wɔye nea wɔfre no nhyehyɛ, eno na fie no gyina so nyinaa. Se nhyehyɛ no ye den a, fie no betumi agyina—kɔsi se ahum ba. Nanso se nhyehyɛ no ye mmerew a, fie no betumi abubu anaa afom.

Yesu kae asem a efa nnadwumafoɔ mmieniu a wɔyɛ apaw a eye pe ne nea enye pe.

Ɔbarima baako sii ne fie wɔ botorɔ so. Se ahum baa no a, fie no gyinaa den. Yesu kae se nnadwumafoɔ yi ye ‘onyansafoɔ’—ɔyɛ apaw pa.

Ɔbarima foforo no paw asen. Se mframa ne osu no baa no a, ne fie no fomm. Yesu kae se nnadwumafoɔ yi ye ‘ɔkwasea’—ɔnyɛ apaw nyansafoɔ.

Nanso Yesu nkasa no nka ho nko asem fa fie ho. Ɔkaa yen nkwa ho asem.

Yen apaw ye te se nneema a yede ye adwuma. Se yete Yesu asem na yeye nea ɔka no a, ete se se yeresi yen nkwa wɔ botorɔ a eye den so. Nanso se yempe n’asem a, ete se se yeresi asen so—yen nkwa rennyina senea ese se eye se ɔhaw ba.”

Nɔphyen 1 – Adwuma: Hwehwe Akyede

Ansa na adesua no hye ase no, sie nkateɛ ketewa wɔ adan no mu. Paw ade baako se ‘akyiede a esom bo sen nyinaa’ (akyiede kese) na sie no wɔ faako a eye den kakra.

Mmoa a eboa: Wubetumi apaw se mma no de nkateɛ a wɔnya no behyɛ won akomfɛm na wɔde ako fie, anaa bisa mpanimfoɔ no se womma won nkateɛ no kɔsi se wɔrehyia won fi. Anaa, wubetumi de sika ketewa ne kese aye akyede senea ebeye a enye nkateɛ.

“Masie nkateɛ wɔ adan no mu. Mo adwuma ne se monhwehwe na mohu nkateɛ. Kɔ so hwehwe kɔsi se woanya baako na san bra Kese Kuw no mu—wɔmasie akyiede kese a eye soronko nso!”

Hye mmofra no nkuran se wonnwe nkateɛ no kɔsi se wokaa akyire. Se obiara anya nkateɛ a, ma won mmra Kese Kuw no mu.

Bisa:

- **“Se wohuu nkateɛ no a, na wo ho te den?”**
- **“Se wohuu nkateɛ kese no a, na wo ho te den?”**

- “Woate se wohuu ade a esom bo paa da?”
- “Eyre den?” “Na eyre anigye? Wubetumi asesa ade bi ama no?”

“Enne yebete asem a efa obarima bi a ohunuu ade a eyre sen biribiara ho—na ode ne nyinaa ton se obenya no.”

Nophyen 2 – Adwuma: Akyede Adaka

Nneema a ehia:

- ☐ Nkatee ketewa (baako mma abofra biara)
- ☐ Akyede ‘ahintasem’ a wosie (nkatee kese, papa, anaa nea eyre fe sen nkatee ketewa, a ebye dodo mma abofra biara)
- ☐ Adaka anaa nkotoku senea ebye a akyede no beye ahintasem

Ma abofra biara nkatee ketewa. Ma won bere kakra se wonhwe nkatee no nanso wonhwe no e.

Se obiara nsa ka akyede no a, ka kyere won:

“Mewo akyede ahintasem, nanso wubetumi anya no se wope se wosesa wo akyede a w’anya no. Worehu nea akyede ahintasem no ye kosi se wode wo dea no ama.”

Ma mmofra no mpaw se wope se wokora won dea anaa wosesa de no.

Se wopaw no wie a, da nea akyede ahintasem no ye adi na ma won a wosesa no.

Bisa kuw no:

- “Na eyre mmerew anaa eyre den se wosesa w’ade ma nea wonhu?”
- “Ete sen bere a wohuu nea akyede ahintasem no ye?”
- “Wusu se se wogye Onyankopon di ye see—wunya nimdee se owo ade a eyre sen nea wuhunu enne?”

Asem no: Onyankopon Ahennie ne Akyede a Esom Bo Kese!

“Yesu kae asem senea ebeboa yen ma yeate Onyankopon Ahennie ho nsem. Yarentumi nhu seesei, nanso Onyankopon Ahennie ye ade a esom bo se wosesa biribiara na w’anya no.”

Kenkan Mateo 13:44.

“Soro ahenni te se akyede a obarima bi huu se eda asie wo afuw mu. Ode anigye siee bio na oton nea owo nyinaa se obenya sika a ebeto afuw no.”

Bisa:

- **“Dɛn na Yesu ka sɛ Onyankopɔn Ahennie te sɛ?”**
 - Ɛte sɛ akyɛde a wɔasie.
- **“Dɛn na ɔbarima no yɛ sɛ ɔhunuu akyɛde no?”**
 - Ɔtɔn nea ɔwɔ nyinaa sɛ ɔbenya akyɛde no.
- **“Sɛn na eyi kyere sɛ Onyankopɔn Ahennie yɛ ɔsom bo?”**
- **“Dɛn na ɔbarima no gyaa sɛ ɔbenya no?”**
 - Ɛsom bo sen nea ɔwɔ nyinaa.
- **“Dɛn na woyɛ sɛ wohuu ade te sɛ eyi?”**

“Onyankopɔn Ahennie som bo sen biribiara. Bible ka sɛ Onyankopɔn Ahennie bɛtena hɔ daa! Nnipa kakraa bi na wɔbɛkɔ Onyankopɔn Ahennie mu, nanso ɛyɛ baabi a ɛnni yaw, anaa amanahunu, anaa awerehow.

Yesu frɛ yen sɛ yenkɔ ne Ahennie mu.”

- **“Wo deen na wususuw sɛ ɛbɛyɛ kwan a yɛbɛkɔ Ahennie mu?”**

Adwuma: Kɔ Onyankopɔn Ahennie mu

Fa mpanimfo baanu gyina hɔ. Ma wɔn nsa bo mu na wɔnsa fa (te sɛ agorɔ London Bridges).

Fa krataa a wɔakyerɛw so kwan a nkurofo bo mmɔden sɛ wɔbɛkɔ Onyankopɔn Ahennie mu. Ma wɔn a wɔbɛpɛ ho mpene mmra na wɔmfɛ wɔn krataa no nyɛ adwuma sɛ wɔrebɛkɔ ɛpono no mu.

Mpanin no mmma ɛpono no bue mma obiara gye sɛ abofra a ne krataa no wɔ “Gyidi wɔ Yesu mu” so no.

- Yɛ ayɔnkofa kɛsɛ ma afoforo
- Yɛ onipa pa
- So mmara ne nhyehyɛ nyinaa so
- Wɔyɛ ɔdefoɔ
- Tua me sika nyinaa
- Kɔ asɔre
- Wɔwɔ gyidi wɔ Yesu mu*

Mmoa a ɛboa: Yɛ gyegyɛ wɔ bere a abofra bi rentumi nko ɔsoro ɛpono no mu (yen nsem: gyegyɛ). Yɛ nsem foforo bere a abofra a ɔwɔ gyidi wɔ Yesu mu no betumi ako ɔsoro mu (yen nsem: ding-ding).

“Sε wope sε woyε Onyankopɔn Ahennie no fa a, enyε sε wubɔ mmɔden kɔ anaa yε ade pa bebree na εma wopue mu. Na mmom, eyε nea Yesu ayε ama wo. Yesu de ne nyinaa maa—ɔbɔɔ ne ho afɔre—sεnea wubetumi ayε Onyankopɔn Ahennie no ba. Ekwan baako pε ne sε wugyidi Yesu mu na wugye no di.

Sε yεkɔ nkuto ketewa mu a, yεbesua bio fa sε Onyankopɔn Ahennie yε dεn, aden nti na asetena ne Yesu yε akyεde a εsom bo sen biara, ne sεnea yεbetena sε ɔmanfoɔ wɔ ne Ahennie mu daa.”

To mu Mpaεε

“Onyankopɔn Ahennie te sε akyεde a εsom bo sε wosesa biribiara na w’anya no. Momma yεda Yesu ase sε ɔmaa kwan ma yεyε ne Ahenniefɔɔ.”

Bɔ mpaεε na ma wɔn kɔ agorɔ bere anaa nkuto ketewa mu.

Nketewa Kuw Nhyehyɛ 2

Minit 20-25

Kyɛ Key Takeaway no: Sɛ yɛtɛɛ wɔ Kuw Kɛsɛ mu no, sɛ yɛdi Yesu akyi sɛ yɛhɛnɛ a, yɛnnɔyɛn ne Ahennie no ɔsom bo.

"Momma yɛnkasa ho bio sɛnɛa Onyankopɔn Ahennie te."

Dwumadi: Wobɛpɛ Sɛn?

Fa Printout 2 no, fa "Wobɛpɛ Sɛn?" nsem no bɔ mmɔfra no mu.

Ka kyɛ mmɔfra no sɛ wobɛbisa wɔn nsem, na wobɛyɛ adwɛnɛ sɛnɛa wɔn nim sɛ nea ɛyɛ no.

Wɔyɛ "Wobɛpɛ Sɛn?" nsem no akyi no, kyɛ wɔn nsem a wobɛkasa ho:

Nsem ma Mmerante ne Mmaa Ketewa:

- **"Nea yɛwɔ wɔ asase so—yɛn agyapadɛɛ, ntadɛɛ, ne yɛn efie mpo—yɛn ho bɛyɛ dɛn bɛrɛ rekɔ so?"**
(Wɔbububu, wɔyɛ mpanyin, anaasɛ wɔyɛra.)
- **"Sɛnɛa Onyankopɔn Ahennie te no, ɛyɛ bɛn nea yɛwɔ wɔ asase so?"**
(ɛtɛna ho daa, ɛmmubu, na ɛyɛ pɛ.)
- **"Dɛn na wopɛ sɛ ɛyɛ sɛnɛa ɔsoro yɛ aniwu sɛn nea yɛwɔ asase so?"**
- **"Sɛ wuhu adɛɛ nwanwa—tɛ sɛ ɔsom bo nhoma kɔkɔ—wobɛsɛ anaa wobɛkyɛrɛ afɔforɔ? Sɛnɛa yɛkyɛrɛ afɔforɔ Yesu ho asɛm no yɛ dɛn tɛ saa?"**

"Onyankopɔn Ahennie yɛ kɛsɛ sɛn nea ɛwɔ asase so. Aduane, agyapadɛɛ ne ɔsom bo a ɛwɔ asase so renɛ daa, na Onyankopɔn Ahennie bɛtɛna ho daa!"

Nsem ma Mmerante ne Mmaa Ntɛntan:

- **"Nea yɛwɔ wɔ asase so—yɛn agyapadɛɛ, ntadɛɛ, ne efie—yɛn ho bɛyɛ dɛn bɛrɛ rekɔ so?"**
(Wɔbububu, wɔyɛ mpanyin, anaasɛ wɔyɛra.)
- **"Sɛnɛa Onyankopɔn Ahennie te no, ɛyɛ bɛn nea yɛwɔ wɔ asase so?"**
(ɛtɛna ho daa, ɛmmubu, na ɛyɛ pɛ.)
- **"Yesu ka sɛ ɔpono kɔ nkwa mu yɛ ketewa na nnipa kakra na wobɛhu no**
(Mateo 7:13-14). **Adɛn nti na ɛyɛ dɛn ma nnipa sɛ wobɛdi ne akyi?"**

- **"Dɛn na yebetumi aye de ama afoforɔ ahu sɛ Onyankopɔn Ahennie ye nwonwa?"**
(Ka Asempa no, kyere ɔdɔ, tena ase ma Yesu.)
- **"Sɛ wuhu adeɛ a ɛsom bo kɛse paa te sɛ ɔsom bo nhoma kɔkɔ a, wobesie anaa wobekyerɛ afoforɔ? Sɛnea yɛka Yesu ho asem no ye dɛn te saa?"**

"Onyankopɔn Ahennie ye kɛse sen nea ɛwɔ asase so. Aduane, agyapadeɛ ne ɔsom bo a ɛwɔ asase so renye daa, na Onyankopɔn Ahennie bɛtena ho daa!"

Dwumadi ma Mmerante ne Mmaa Ntentan: Nsemfua ho Nsemmisa

Adwene: Ma mmɔfra no nte ase sɛ nneɛma bi ye ɔsom bo sen afoforɔ efisɛ eye rarer, anaase ɛtena ho akyɛ, anaase eye ɔsom bo efisɛ nea ɔwɔ no ye ɔsom bo. Eyi nyinaa ma yete ase sɛ Onyankopɔn Ahennie ye ɔsom bo sen biara—efisɛ eye rarer, ɛtena ho daa, na efiri Onyankopɔn.

Fa Printout 3 A ne 3B no, fa mfonini biara hyɛ ne afoforo ho na kyere sɛnea adeɛ rarer anaa nea ɔwɔ no ye ɔsom bo ma no ye ɔsom bo sen.

- **"Ehe na mfonini a ɛsom bo sen biara wɔ wiase no?"**
 - Mfonini a woyɛ wo ara anaa mfonini a Leonardo da Vinci yɛe (Savior of the World)?

"Nea ɔwɔ mfonini no anaa nea ɔyɛɛ no betumi ama ne bo kɔ so. Savior of the World no bo ye \$450 million."

- **"Ehe na abɔbɔ a ɛsom bo sen?"**
 - Abɔbɔ a eye common anaa diamond?

"Diamond ye rarer na eye den sen abɔbɔ a eye common."

- **"Ehe na bɔɔlobɔ a ɛsom bo sen?"**
 - Bɔɔlobɔ a eye normal anaa nea Michael Jordan signe?

"Nneɛma no ye pɛ, nanso nea ɔwɔ no anaase nea ɔsign no ye ɔsom bo ma bo no kɔ so."

- **"Ehe na Hotwheels car a ɛsom bo sen?"**
 - Nea wobetumi atɔ wɔ dɔkanaan mu anaa nea wɔamma no ntɔn da?

"Pink van no ye rarer na wɔamma no ntɔn da wɔ dɔkanaan mu. Nnipa kakra pɛ na wɔwɔ wɔn na bo no ye kɛse."

- **"Ehe na penny a ɛsom bo sen?"**

- Penny biara a wubenya anaa nea eye rarer?

“Penny ye 1 cent, nanso rarer pennies betumi ye zopepem dollar.”

- **“Ehe na akonnwa baanu a esom bo sen?”**

- Akonnwa a wobetumi ato wo dokanaa mu anaa nea President of the United States de tenaa so?

“Akonnwaa ye adwuma, nanso nea obi a zye zsom bo de tenaa so betumi ama ne bo ko so.”

“Se adee ye rarer a, ne bo ye kese sen nneema a eye common, te se diamond, rarer pennies, ne Hotwheels car.

Nneema foforo nso wo ho a ne bo ye kese efise nea zye no anaase wo no ye zsom bo. Te se mfonini a Leonardo da Vinci yee, ne booboo a Michael Jordan signe.

Onyankopon Ahennie bo ye kese sen biara efise efiri Onyankopon, etena ho daa, na ede nkwa ne no ba yen nkyen. Enye senea nnipa dodow ye ne fa ho—eye senea eye papa ne nokware no na eye.

Onyankopon Ahennie ye zsom bo sen nea yewo seesei efise etena ho daa!”

Kenkan Mateo 6:19-21:

“Emfa zsom bo mma mo ho nhyehye wo asase so, baabi a aponkye ne sesa bubu, na akomfo bubu mu na wotwa so. Na monhye mo ho nhyehye wo zoro... Efise baabi a mo zsom bo wo no, eho na mo koma beye nso.”

Bisa:

- **“Den na saa asem yi kyere yen fa nea eye zsom bo nokware ho?”**

“Yen nyinaa betumi aye Onyankopon Ahennie fa se yedi Yesu akyi se me Hene. Eyi kyere se yete nea Onyankopon ka na yeye yen mmeri nyinaa se yebedi so.

Biribiara a Yesu ka ye papa. Se yedi ne akyi a, yekenkan Bible na yesua nea Yesu pe na yeye no.”

Mma Nketewa Adwuma: Ohene Kese A Eye – Pon Aboso

Nneema a Wɔhia:

- ☐ Ahene-ti a eye a wɔatintim wɔ Cardstock so (Printout 4)
- ☐ Stickers, kɔkɔɔɔɔɔɔɔɔ, ne aboɔɔɔɔɔɔ (sɛ ɛhia a)
- ☐ Maka
- ☐ Ahoma anaa nhoma a wɔde na (de bɔ ho)
- ☐ Seaso

Twa ahene-ti no fi foam anaa cardstock. Kyerɛw “Onyankopɔn Ahennie ne me ade a eye kɛse sen biara!” wɔ soro no.

Ma asuafoɔ no nye ade kɛse no fɛde ma ne maka (sɛ ɛhia a: stickers, aboɔɔɔɔɔɔ, ne kɔkɔɔɔɔɔɔɔɔ).

Bɔ mpɔtam ho mpɔtam na fa ahoma ka ho na wɔatumi de ahyɛ wɔn mpɔtam pono no so.

Bɔ mma no kɔkɔ sɛ wɔde bɛhyɛ baabi a wɔbɛhu no daa sɛnea ɛbɛkae wɔn sɛ wɔnsom Yesu sɛ ɔhene daa biara.

“Susu sɛ w’adamfo bi ka kyereɛ wo sɛ ɛwɔ ade a eye kɛse na baabi a ɛda ho a, wɔbɛkɔhwɛhɛ ade kɛse no anaa?” (Ma asuafoɔ kakra mmuaɛɛ).

“Sɛ yɛdi Yesu akyi na yɛyɛ Onyankopɔn Ahennie no fa a, ɛho hia nso sɛ yɛka kyere afoforo sɛnea wɔbɛyɛ Onyankopɔn Ahennie no fa na wɔn nso anya ade kɛse no!”

Kɔ Mfinimfini

- **“Sɛ obi bisaa wo sɛ adɛn nti na nkwa wɔ Onyankopɔn Ahennie mu yɛ sen ade biara a, wɔbɛkyere no dɛn?”**
- **“Sɛn na obi betumi ayɛ Onyankopɔn Ahennie no fa?”** (sɛ ɔgye Yesu di na ɔdi n’akyi)
- **“ɔbarima a ɛwɔ Yesu anansesɛm no mu no gyaa ade nyinaa sɛ onya ade kɛse no. Nneema bɛn na nnipa betumi agyae sɛ wɔdi Yesu akyi?”**
- **Nneema bɛn na nnipa taa di akyi wɔ wiase ha sɛ wɔmpɛ Onyankopɔn Ahennie?”**
- **“Sɛ ɔsoro te daa mu a, ɛkyere dɛn fa yɛn apaw a yɛyɛ seesei?”** (Ade a yɛpaw di akyi no hia daa mu.)
- **“Sɛ wo hwɛhwɛɛ na woanya ade kɛse a ɛwɔ wiase nyinaa mu a, wɔbɛyɛ sɛ wode bɛsie anaa wɔbɛkyere? Adɛn nti?”**
- **“Sɛn na wubetumi aka Onyankopɔn Ahennie ho akyere w’adamfo wɔ nnawɔtwe yi mu? Dɛn na wubɛka?”**

Ewiei Ye Yen Nyinaa

5-10 Minit

“Te se ɔbarima a ewɔ yen anansesem no mu gyaa ade nyinaa se ɔnya ade kɛse no, yen nso yebetumi ama yen bere, ɔɔɔ, ne yen koma ma Onyankopɔn Ahennie no efise eno ne ade a eye mfaso kɛse sen biara a yebetumi ama yen nkwa mu.”

Bisa:

- **“Dee ben na wubetumi aye wɔ nnawɔtwe yi mu senea ebɛda adi se Onyankopɔn Ahennie hia?”**
- **“Sen na wubetumi aka akyerɛ afoforɔ se Onyankopɔn Ahennie ye ade a eye nwonwa?”**

Mmuae ne Susu

Mma Nketewa

Bɔ asuafoɔ no kɔkɔ se wɔnye ɔɔɔfo na wɔnkyere ɔɔɔ. Ka kyere wɔn se wɔkyere Onyankopɔn ɔɔɔ se wɔye ɔɔɔ ma adamfo, abusuafo, ne sukuufo. Wɔ nnawɔtwe yi mu, kye agorɔde bi anaa ka nsem a eye fe kyere adamfo bi.

Fre Adamfo Bi mmra Asɔre anaa Akapɔnkɔbea na ɔbetumi ate Yesu ho asem. Eyi ye ɔkwan a wɔfa so de Onyankopɔn Ahennie no kɔ so.

Mma Akese

Bɔ asuafoɔ no kɔkɔ se wɔmfa bere bi ngu ho na wɔmɔ mpae, kenkan Bible, anaa wɔkae nkyerɛaseɛ mu nsem wɔ nnawɔtwe yi mu. Sɔ hwe se wokenkan Bible nsem baako da biara na susuw senea efa wo nkwa ho.

Bɔ wɔn kɔkɔ se wɔkyere Onyankopɔn ɔɔɔ se wɔboa anaa wɔhye afoforɔ nkuran. Hwehwe ɔkwan baako a wɔbɛfa so aboa obi wɔ sukuu anaa fie nnawɔtwe yi mu.

Kasaa ho senea wɔbɛka Yesu ho akyerɛ wɔn nnamfo. Se obi bisa wo se adɛn nti na wɔkɔ asɔre a, ka kyere no senea Yesu ɔɔ wɔn dodo.

Mpaebɔ Toɔ So

- Tintim Bible nsem no.
- Sua Bible nsem a ewɔ saa adesu yi mu (Mateo 5:16). Hwe Memory Verse Agoro Nsem no.
- Mɔ mpae ne asuafoɔ no na moma wɔn kwan nkɔ fie.

Agoro

Mmere: 25

Agoro: Fa Asempa No Ko (Kasa-kasa Agoro a eye Fa Kristo Asempa Ho)

Asem Titire: Senea yebekyerε mmofra se εho hia se woka Yesu Asempa perepere, na senea Asempa no betumi asesa nkwa.

Nneema a Wchia:

- ☐ Hwee! Mmofra nkutoo na εhia.

Senea Wobeye:

- Ma mmofra no nyinaa ntena sen anaa ye aboo (circle).
- Yi Asem: Hye ase wo asem ketewa a εfa Yesu ho. (Nsem bi ni):
 - Yesu do wo na ope se woyε Onyankopon Ahennie no mu ba.
 - Se wodi Yesu akyi a, wubenya dadeε kεseε – nkwa a enni awieεε!
 - Yesu ne okwan, nokware ne nkwa.
- Onipa a oye kan no beka asem no tiaa kyere nea ote n'akyi no. Woko so de ko ma obiara.
- Onipa a oye awieεε no beka asem no kεseyε ama obiara ate. Hwehwe se asem no ye perepere se nea woka kan anaa esesaa.

Nsemmisa a Yebisa:

- “Asem no sεεε den wo kwan no so?”
- “Aden nti na εho hia se yekyerε Yesu asem no perepere?”
- “Yebeye den na yebema nsem a yeka afa Yesu ho aye nokware?”
- “Hena na wowo no nkwa mu a wubetumi akyere Yesu asem no akyere no saa nnawotwe yi?”

Asem A Eka Ho: Senea agoro no kyere no, se yeka Yesu ho asem a, yere se yekyerε nokware no, na enye nsem a wode asi ka ho.

Agoro: Ahennie Dadeε Hwehwe

Asem Titire: Senea Yesu nsem a okaεε wo Ahintasem Dadeε ho kyere Onyankopon Ahennie no sika kεseε.

Nneema a Wchia:

- ☐ “Dadeε” (akontaa ketewa, aduan ketewa a wode hye adeε, anaa nneema ketewa a eye fe)
- ☐ Nsenkaε anaa nsem a waboo mu hint a εfa Yesu nsem a okaεε ho (senea: “Mekura ketewa nanso meye den, hwehwe me wo hann ho” ma mustard aba)
- ☐ Beaeε a wode besie nsenkaε no

Senea Wobeye:

- Kyε mmofra no mu ako akuw ketewa.
- Sie dadeε no baabi na fa nsenkaε hye kwan a εko dadeε no ho.
- Nsenkaε biara befa Yesu nsem ho (aba, asase, dadeε, anaa mpataa).
- Se wohunu dadeε no a, bisa won senea Onyankopon Ahennie ye dadeε kεseε paa.

Agoro: Dadee anaa Seso? Ntem-Ntem

Nneema a Wɔhia:

- ☐ Nhoma ketewa anaa nhoma a wɔakyerew nneema ho (biara bekyere “dadee” se: “gyidie wɔ Yesu mu,” “ye papa,” “kye bone”; na akyirikyiri no bekyere “seso” se: “yeye nibere,” “ka nokore a enye nokware,” “ahantan”)
- ☐ Kotoku abien a wɔde aka ho se “Dadee” ne “Seso”

Senea Wɔbeyɛ:

- Fa nhoma no nyinaa to abɔnten.
- Kyɛ mmofra no mu ako akuw.
- Mmofra no biako biako beko fa nhoma bi, hwe se eye dadee (senea Yesu pe) anaa seso (senea wiase pe), na fa kɔto kotoku no mu.
- Se wɔn nyinaa wieee a, hwehwe nsem no nyinaa bom.

Asem A Eka Ho: Kyere se, se yedi Yesu akyi a, yɛɛpaw Onyankopɔn Ahennie nsem, na yɛagyae wiase nsem.

Agoro: Dadee Kyerekyere

Nneema a Wɔhia:

- ☐ Beaeɛ a eye akyirikyiri na wɔahye nsam (fa nsam bo nsam abien: faako baako ye “Wiase Yi,” na faako foforo ye “Onyankopɔn Ahennie”)

Senea Wɔbeyɛ:

- Kyɛ dan no mu abien: “Wiase Yi” ne “Onyankopɔn Ahennie.”
- Yi mmofra 2-3 se woye “Dadee Atikɔnkɔnni” wɔ mfinimfini (wɔkyere ahokeka, schwe, anaa dadee a eye kwa).
- Mmofra no a aka no hye ase wɔ “Wiase Yi.”
- Se ɔkyerekyerɛfo no frɛ a, mmofra no betumi de wɔn ho ko “Onyankopɔn Ahennie” ho a, se wɔnnka ho anaa wɔnnka wɔn.
- Se obi ka wɔn a, wɔbeyɛ “boɔ, nantwi, nsuo” (Rock, Paper, Scissors).
 - Se wɔdi nkonim a, wɔko so ara na wɔko Onyankopɔn Ahennie.
 - Se wɔdi nkoguo a, wɔbeka atikɔnkɔnni no ho wɔ mfinimfini.
- Agoro no ko so kɔsi se wɔn a wɔaka kakra ara reko Onyankopɔn Ahennie.

Asem A Eka Ho: “Boɔ, Nantwi, Nsuo” kyere schwe a yɛda mu da biara – senea yɛpaw Onyankopɔn Ahennie anaa wiase. Se yɛpaw Yesu a, yɛbetena Onyankopɔn Ahennie kwan no so.




Prentwɛ 16.1A

NTOTOHO AGODIE



Prentwɛ 16.1B

NTOTOHO AGODIE



Prentwɛ 16.2

WOPE SE WOYE DEN?

San kɔ faako faako wɔ wo Akuw Ketewa mu na bisa osuani biara “Wope Se Woye Den?” nsemmissa baako. Ma akyede kese a ewɔ mu nso, se osuani no ye akese, bisa no se onhwehwe na onkenkan Bible nkyerease a efa nsemmissa no ho.

- WOPE SE WOYE DEN? Wope se wote ofie kese ne fɛfɛɛfɛ sen biara wɔ asase so a ebɛsɛ daakye, anaa wope se wote Onyankopɔn ofie a eyɛ pɛ sen biara wɔ osoro a erenhye na erensɛ da?
(Yohane 14:2-3)
- WOPE SE WOYE DEN? Wope se wodi aduan a eyɛ dɛ sen biara, nanso ɛkyena wubɛkɔm bio, anaa wope se wokɔ osoro a worenkɔm anaa worenɔsere bio da?
(Adiyisɛm 7:16)
- WOPE SE WOYE DEN? Wope se wowɔ sika pii a wope wɔ nnawɔtwe mu pɛ, anaa wope anigye a erensa da?
(John 15:11)
- WOPE SE WOYE DEN? Wope se wo din ye dɛ na nnipa nyinaa nim wo nanso wɔ were wo mfe ɔha akyi, anaa wope se Onyankopɔn dɔ wo daa?
(Nnwom 136:1)
- WOPE SE WOYE DEN? Wope se wowɔ agodie a wope nyinaa nanso ebɛsɛ akyiri yi, anaa wope osoro anigye a erenyera da?
(1 Petro 1:4)
- WOPE SE WOYE DEN? Wope apɔwmuden a eyɛ pɛ wɔ asase so mfe ɔha, anaa wope se wubetena osoro daa a enni yare, yaw anaa owu?
(Adiyisɛm 21:4)
- WOPE SE WOYE DEN? Wope se dɔkita pa a ɔye ɔyɛfo sen biara hwɛ wo yare so, anaa wope se wokɔ osoro a obiara rennyare bio da?
(Adiyisɛm 22:2)
- WOPE SE WOYE DEN? Wope ahorow a eyɛ sika kɔkɔ a ebeyera mfe du akyi, anaa wope osoro agyapade a etena hɔ daa?
(1 Petro 1:4)

Prentwe 16.3A

ADEA A EYE RARE



Boto a eye mpen



Abereponbo



Hot Wheels car a wɔtɔn wɔ agodie daakye no mu nyinaa



Hot Wheels car a eye hu a wɔnnɔre da wɔ daakye mu



Sika ketewa a wubetumi ahu baabiara



Sika ketewa a eye hu fi agyapade mu

Prentwɛ 16.3B

ADEA A WOYE WURA WO SO



Mfonini a woyɛ wo ara



Mfonini a Leonardo da Vinci yɛ — Wiase Gyefo no



Basketball a ɛye mpɛn pii / ɛye amammere



Basketball a Michael Jordan de ne din so ahyɛ



Akonɲwa a wubetumi atɔ fi daakye mu



Akonɲwa a U.S. Ɔmanpanyin de yɛ adwuma —
Monroe Akonɲwa

Prentwe 16.4

ƆFA A WƉDE SISI
EPONO SO

Onyankopɔn Ahenni ne m'agyapadeɛ kɛse paa!